



L'ARCOLET

Paraulas e musica : Patrick beez

REPIC : Qu'es arriuat après l'oratge
 Tu l'arcolet de Sent Martin
 Qu'as empliat mon côr de coratge
 Lo sô que va tornar lusir.
 Ent'au bonur tu que m'apèras
 Adiu tristessa, adiu turmens !
 En espian tas colors tan bèras
 Que boi tornar creder au printemps

- 1) Roja com un sô-coc per u sér estibenc
 Jaune com garbes d'or sus los camps de romént
 Berd com au mes d'abriù la lherba qui pundeja
 Briulet com lo liri qui sus lo mont saunelha

- 2) Iraniat com l'eslama hens la cheminèia
 Indigo com lous lacs de nostes Pirenéias,
 Blu com los berois oelhs de la doça Marion,
 Qu'em uros de cantar la joenessa e l'amor !

L'ARC EN CIEL

REPIC : Tu es arrivé après l'orage
 Toi l'arc-en-ciel de Saint Martin
 Tu as rempli mon cœur de courage,
 Le soleil va briller à nouveau.
 Pour le bonheur tu m'appelles
 Adieu tristesse, adieu soucis,
 En regardant tes belles couleurs,
 Je vais croire au printemps.

- 1) Rouge comme un coucher de soleil un soir d'été
 Jaune comme les gerbes d'or dans les champs de blé
 Vert comme au mois d'avril l'herbe qui pointe,
 Violet comme le lys qui rêve sur la montagne.

- 2) Orangé comme la flamme dans la cheminée,
 Indigo comme les lacs de nos Pyrénées,
 Bleu comme les beaux yeux de la douce Marion,
 On est heureux de chanter la jeunesse et l'amour !

L'arcolet

P. Beez
l'Ouzoum

1

Qu'os ar ri vat a près Fo ra tge Tu l'ar co let de Sent Mar

4

fin Qu'as em pliat mon cœr de co ratge Lo só que

6

va tor nar lu sir En fau bo nur tu que m'a

8

pè ras A diu tris tessa a diu tur mens En es pian tas co lors tan bè ras

11

Que boi tor nar creder au prin temps Ro ja com un só

13

coc per u sér es ti henc Jau ne com gar bes d'or sus los

15

camp de ro mêt Bord com au mes d'a briu la l'he rba qui pun de

17

ja Briu let com lo liri qui sus lo mont sau ne ja

